Organi Komiteti Markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Ūzʙekiston

Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана

На местно-еврейском языке

Proletarhoji hamaji mamlakatho, jak şaveton!

BAJROQI MIHNAT

JANVAR
26
corşamʙe
soli 1938
№ 21 (20748)

BA CORJAKGIRIJI ƏOMA BOLŞEVIKONA RAHBARI KARDA ŞAVAD

Sinfi raʙociji qahramoni mamlakati sovetiji mo, sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR-ro ʙo namunahoji aəloji korkardaʙurori—rekordhoji navi çahoni peşvoz girift. Ba partijaji Lenin—Stalin va ʙa hukumati soveti dūsti va muhaʙati zūr doştani əomaji mihnatkaşho dar vatani mo zafarhoji ʙoz əaçojiʙi korkardaʙuroriro ʙa vuçud ovard. Har kase ki interesi vatanro qimat medonad, dar rūzhoji dekaʙriji soli 1937, ki onho az xotiri mihnatkaşho heç faromūş nameşavand, dar taarixi ʙunjodijati sotsialisti varaqi nav jela karda, hosili ʙoz ham ʙalandi mihnatro ʙa dast darovard. Dahho hazor raʙocij rūzi sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR-ro ʙo ʙaxşişhoji xud, ʙo xele ʙarzijod içro kardani normaho nişona kard. Xususan dekadaji staliniji rekordhoji staxanūviji ʙa munosiʙati sajlovho guzaronda şudagi dar taarixi harakati staxanūvi çoji muəajanro megirad.

Harakati staxanūvi—daraçaji əoliji corjakgiriji sotsialisti—rūz ʙa rūz xele əomavi va purquvat şuda dar sohaji hosili ʙalandi mihnat əaçojiʙot nişon doda istodast. Agar dar şaʙi avgustiji soli 1935-um **Aleksej Staxanūv** normaji xudro ʙa dah ʙaroʙar zijod içro karda ʙoşad, in ʙaroji texnika revoljutsijaji avalin ʙud. Staxanūv va hamkorhoji ū normahoji kūhnaro şikasta, normahoji navi az in peş dida naşudagiro ʙa vuçud ovardand. Alhol frezerūvciji zavodi stanoksoziji nomi Orçonikidze (Moskva) rafiq **Gudūv** normaro ʙa 45,8 ʙaroʙar, slesari zavodi nomi Lenin (Leningrad) rafiq **Artjumūv** normaro ʙa 15 ʙaroʙar, raʙociji şaxtaji Donetsi nomi Karl Marks—rafiq **Xolimoşkin** normaro ʙa 30 ʙaroʙar va frezerovciji zavodi «Krasnij Proletarij» (Moskva) rafiq **Sarūv** normaro ʙa 58 ʙaroʙar içro karda istodast. Inxel odamho dar sanoəatxonahoji mo xelo ʙisjor hastand.

Rūzhoji sajlovi dar faʙrikaju zavodho va korxonahoji kosiʙiji mo ham harakati navro ʙa vuçud ovarda, onhoro sohiʙi zafarhoji nav kardand. Faʙrikaji ʙareşumʙuroriji «Huçum» (Samarqand) dar natiçaji nest karda omadani əoqiʙathoji zararʙijorandagi, plani solonaji korkardaʙuroriji xudro ʙa 13-umi dekaʙr ʙa 100,4 protsent içro kard. Artelhoji kosiʙiji «Bajnalmilal», nomi Stalin (Marqelon), dūzandagiji nomi Stalin (Buxoro) plani solonaro ʙa munosiʙati əidi 20-solagiji Oktjaʙr peş az mūhlat içro kardand. Dar in çojho harakati staxanūvi xelo naqz ʙa rah monda şudagijast. Raʙociho, raʙocizanho va staxanūvcihoji in faʙrikaju zavodho soli navro ʙo tajorigarihoji lojiqanda peşvoz girifta, ʙaroji az rūzhoji avali sol planro içro kardan gūştin ʙurda istodin.

Dar faʙrikaji «Huçum» ʙaroji natiçahoji kori staxanūvcihoro ʙa digarho rasondan doskaji maxsus taşkil doda şudagijast. Har rūz dar vaqthoji tanafus va ʙaəd az kor natiçaji kori odamhoji peşqadamro ʙa digarho rasonda, hamaro ʙa içroji plan va sifati naqzi produktsija çeq zada meşavad.

Dar ʙeştarini faʙrikaju zavodhoji mo şumorişi odamhoji ʙo texnika silohpūş şuda, hosili ʙalandi mihnatro ʙa dast darovardagi, rūz ʙa rūz zijod şuda istodast. **Şakarūva, Əalojūva, Sezanajūva, Tasiʙūva, Hoverkūva, Mirzoqandūv** (az faʙrikaji Huçum), **Joquʙūva, Qandolotūva** (az faʙrikaji «10-solagiji Oktjaʙr»), **Josojūv, Sirdonajūv** (az arteli nomi Stalin, Buxoro), **Tomor Bacajūva, Jofo Jishoqoʙūva, Aronūv** (az arteli «Bajnalmilal», Marqelon) va digarho ustodhoji hosili ʙalandi mihnat meʙoşand. Onho mudomulvaqt plani korkardaʙuroriji xudro to 200 protsent içro karda, ʙa digarho jordam merasonand. Alʙata, in ʙisjor naqzast.

Amo ʙaroʙari hamin nişon dodan zarurast, ki dar ʙaəze çojho, xususan dar faʙrikahoji komʙinati molʙofiji nomi Stalin (Toşkand), faʙrikaji ʙareşumʙuroriji «10-solagiji Oktjaʙr» (Buxoro), arteli trikotazʙuroriji «8-umi mart» (Samarqand) va digaraş harakati staxanūvi noqanoəatʙaxş ʙa rah monda şudagijast. Onho soli 1938-umro candon ʙo tajoriji naqz peşvoz nagiriftin. Xususan az rūzhoji avali sol se rūz ʙe saʙaʙ kor nakardani arteli trikotazʙuroriji «8-umi mart» toqatnoovar meʙoşad. In artel az rūzhoji aval planaşro içro karda natavonista istodast. Əajr az in, dar faʙrikaju korxonahoji dar ʙolo nomʙar karda şudagi ʙa udarnikho va raʙocihoji xohişi staxanūvci şudan doştagi imkonijat va şarojit paido karda naşudast.

Xususan fakti staxanūvcihoro ʙa stanoki ʙisjor kor kardan namondani rahʙarhoji faʙrikaji ʙofandagiji Tekstilkomʙinati nomi Stalin xarakternok meʙoşad. Raʙocizani staxanūvciji in faʙrika Mazol Jishoqūva cand vaqt ʙoz ʙa 36 stanok kor karda, namunahoji ʙehtarini korro nişon doda istodast. Dar nazdiki ʙaəd az sajlovhoji Sovetho glavinzeneri faʙrikaji mazkur Cernomordik «agar tu ʙa 36 stanok kor kuni, ʙofandaho ʙekor memonand»—gufta Jishoqūvaro ʙa 24 stanok furovardast. In fikr mutlaq nodurust va toqatnoovar meʙoşad. Rahʙarhoji in faʙrika, xususan glavinzener Cernomordik ahamijati harakati staxanūviro ʙole ham durust nafahmidin. Taşkilothoji partijagi va çaməijatiji komʙinat voçiʙand, ki ʙa inxel fikrhoji nodurust zarʙa zada, ʙa cuqur va vaseə revoç dodani harakati staxanūvi corahoji darkori ʙinand.

Quvati harakati staxanūvi ʙa əomavi ʙudani on meʙoşad. Ana ʙaroji hamin partija candin ʙor nişon dodagijast, ki ʙa in harakat əomaji sermilioniji raʙociho, raʙocizanho va tamomi mihnatkaşhoro kaşida şavad. Raʙociho va raʙocizanhoji udarniki plani korkardaʙuroriro ʙa tariqi dojimi pura va ʙarzijod içro mekardagi, ʙaroji tez pura kardani safhoji staxanūvi rezervi purquvat meʙoşand. Faqat ʙa in odamho ʙo muhaʙat rahʙari karda, onhoro tarʙija doda rasondan zarurast. Gap dar inast, ki taçriʙaji staxanūvcihoro dar ʙajni raʙociho va udarnikho çori karda, ʙa udarnikho jordam rasonda onhoro taəlim doda şavad. Masalaji asosi hozir dar haminast. Rafiq Stalin dar soveşcaniji jakumi staxanūvciho cunin guftagijast: **«Vazifa dar inast, ki ʙa staxanūvciho ʙaroji harakati staxanūviro insuna ham revoç dodan va onro dar hamaji oʙlasthoju rajonhoji SSSR vaseətar va cuqurtar pahm kardan madad rasondan şavad».**

Ba içro rasondani in suxani rafiq Stalin kori sarʙalandi meʙoşad. Taşkilothoji partijagiju çaməijati va korkunhoji xoçagiju inzeneriji faʙrikaju zavodho in suporişi vozdi dūstdori tamomi xalqho rafiq Stalinro ʙojad ʙa asosi kor monda, ʙa staxanūvciho imkonijat va şarojiti mukamal ʙunjod kunand. Içroji plani korkardaʙuroriji kvartali jakumi pançsolaji sejumi staliniro ʙo hamin taəmin kunand.

HARAKATHOJI HARBI DAR XITOJ

DAR XITOJI MARKAZI

ŞANXAJ, 23 (TASS). Dar mudati rūzhoji oxirin dar fronti markaziji Xitoj harakathoji kaloni harʙi dida naşudin. Zaftuzanamhoji partizanhoji Xitoj dar davru peşi Şanxaj karda istodagi, ki dar onço partizanho ʙa pozitsijahoji japonho dar rajoni Pudun doştagi xatar rasonda istoda ʙudand, diqati nazarkunandahoro ʙa xud kaşida istodin. Baəd az ʙa inço quvathoji kalon rohi kardan, ki dar on çumla qismathoji mexanikonda şudagi ham hastand, japonho ʙevosita ʙa rajonhoji şahri ʙa peş omadani partizanhoro nigoh doşta tavonistin.

Muvofiqi maəlumothoji japonho 19-umi janvar ʙaəd az ʙo partizanho zaftuzanam kardan, askarhoji japon qişloqhoji Lutszjavej va Finsijani az Şanxaj dar samti çanuʙ 40 kilometr əoqiʙtar ʙudagiro ʙand kardin. 21-umi janvar dar nazdi qişloqi Nanxuej az Şanxaj dar samti çanuʙu şarq 50 kilometr əoqiʙtar zaftuzanami nihojat zūr şuda guzaştast. Dar zaftuzanam ʙeştar az hazor partizani Xitoj qism giriftast, ki onho ʙo miltiq, granat va pulemjūtho silohpūş ʙudin. Otrjadhoji partizani az Nanxuej ʙa çoniʙi çanuʙ əoqiʙ raftin.

LONDON, 24 (TASS). Muxʙiri dar Şanxaj ʙudagiji Rejter menavisad, ki ʙaəd az ʙo askarhoji japon dar nazdiktari Şanxaj zaftuzanami duru-daroz kardan, qismi partizanho ʙo zaftuzanam az rūdxonaji Vantsu guzaşta əoqiʙ rafta, qismi digaraş dar nazdi qişloqi Cixu az Setlmenti ʙajnalxalqi hamegi 8 kilometr əoqiʙtar harakathoji harʙiro davom doda istodin.

*

CUNTSIN, 24 (TASS). 21-umi janvar japonho dar rajoni Enxaj, dar samti çanuʙu şarqtari Xanczou az 600 soldat əiʙorat desant darovardani şudin. Askarhoji Xitoj desantro dar zeri otaşi zūr giriftin, dar natiçaji in japonho desant furovarda natavonistin.

*

LONDON, 24 (TASS). Rejter navistast, ki dar Xankou dar tahti rahʙariji çavqijati xurdi ljūtcikhoji xoriçi, xususan doʙrovoletshoji amerikoni, frantsuz va nemets, az çavonhoji Xitoj ʙa tariqi şitoʙi ljūtcikho tajor karda şuda istodin. Instruktorhoji xoriçi dar çihati texnika tajori doştani ljūtcikhoji çavoni Xitoj ʙahoji əəlo doda istodin.

SUXANI rafiq MOLOTŪV

dar mitingi motami dar majdoni Surx 27-umi janvari soli 1935

— Marg az safi mo Valerian Vladimirovic Kujʙişevro çudo karda ʙurd.

Sojuzi Soveti, sinfi raʙocij va partija jake az korkunhoji ʙehtarini xudro ʙarʙod dod, ki ū cuqur fahmidani korhoji murakaʙi gosudarstvogiju partijagi va ʙa revoljutsijaji proletari ʙedareq çonsupor ʙudanro dar ʙari xud pajvasta kardagi ʙud.

Moho pajravhoji nazdiktarini ū dar gūştini ʙaroji komunizm, az dūsti ziraki xud, az rafiqi ʙojevoji ruhaş monandi ʙulūr toza ʙudagi çudo şudem.

Rafiq Kujʙişev hajoti revoljutsioniji xudro 30 sol peş az in, dar vaqti navras ʙudanaş, sar karda ʙud. Hato dar hamun vaqt ʙa safi ʙolşevikho daromada, Valerian Vladimirovic dojim ʙa partija mūstaʙar ʙud, va to oxir, to momenti murdani xud, dar posti çangini taərifzeʙ ʙa partijaji Lenin—Stalin ʙedareq çonsupor ʙudani xudro nigoh medoşt.

— Mo rafiq Kujʙişevro dar solhoji to revoljutsioni cun revoljutsioneri professionali maktaʙi lenini, cun ʙunjodkunandaji kori pinhoniji ʙolşeviki, cun odami raʙocihoro ʙa muqoʙili kapital taşkil mekardagi medonem. Dar in solhoji qini gūştin hukumathoji podşohi Valerian Vladimirovicro candin ʙor ʙa tjurmaho partofta, ʙadarqa karda, harakat mekardand, ki ixtijori ʙa gūştin doştani ūro şikanand. Ba hamaji moneəlho va xatarho nigoh nakarda, ʙa kamdiliji ʙisjorho nigoh nakarda, Valerian Kujʙişev dojimo ʙa rohi xudaş ʙarguzida giriftagi meraft, ʙa rohi ʙolşeviki haqiqi meraft. Ū ʙaroji mo cun əiʙrati dilsofi, pajravi, ustuvoriji revoljutsioni ʙud va dojimo memonad.

Dar solhoji revoljutsijaji proletari dar har kuçoje ki partija masalahoji xelo muşkiltariro hal mekard, Valerian Kujʙişev dar onço tajor ʙud. Ū dar kori partijagi va soveti dar provinsijaho, dar fronthoji ʙojevoji muqoʙili Kolcak va dar Azijoji Mijona, tajor ʙud. Ū dar davri ʙa muqoʙili trotskizmi kontrrevoljutsioniji sar ʙardoştagi, va dami on zinovjevcigi gūştin ʙurdan rahʙari Komisijaji kontroliji markiziji partija ʙud. Ū ʙunjodkunandaji haloknaşavandaji sanoəati ʙuzurgi mo ʙuda, ʙa korhoji tajor kardani plani pançsolaji dujum rahʙar ʙud, va xulas, nojiʙi jakumi rajisi Soveti Komisarhoji Xalqiji Sojuzi Soveti ʙud, ki roli maşhuri ū dar peşi nazari hamaji mo namojon meʙoşad.

Moho odamhoji to rūzi oxirin ʙo hamrohi ū pahlu dar pahlu istoda kor kardagi, gum kardani Valerian Vladimirovicro, ki hamaji mo ūro naqz medonistem va ʙa tariqi otaşin dūst medoştem, ʙo dardi xususan zūr va mudati daroz his mekunem.

Ū kori əazimro ʙo xoksoriji zūr girifta meʙurd va dar korhoji xurdu kalon diqati intereshoji qatəiji sotsializmro izhor mekard va xususijathoji konkretiji onhoju ahvoli korkunhoji çudogonaro naqz fahmida girifta metavonist. Ba vazifahoji partijagi va gosudarstvogi cixel munosiʙat doştani ū dojim ʙaroji mo namunaji çonsuporiji revoljutsioni va mūstaʙariji ʙolşeviki doştan meşavad.

Az dasti ʙadkirdor dar Leningrad ʙarʙod xūrdani Sergej Mironovic Kirūv ʙaroji mo, ʙaroji partija va mihnatkaşho zarʙaji zūr ʙud. Imrūz mo ʙo qusaji cuqur ʙo Valerian Vladimirovic Kujʙişevi zojidaji xud xajrxūşi mekunem. Ba çoji onho ʙorin gūştinʙarhoji ʙaroji kori komunizm, ʙojad quvathoji to rafta nav va nav xezand, ki ʙaroji onhoro ʙa tariqi ʙolşeviki puxta rasondan, onho solhoji ʙisjor hamin qadar çonsuporona va ʙo natiça kor kardagi meʙoşand.

Mo dar haminxel vaqt zindagi karda istodem, ki dar on misolhoji ravşani hajot va gūştini revoljutsionerhoji proletariji haqiqi, ʙaroji əomaji milioniji hajoti navro soxta istodagi, harakatdihandaji purqudrati ʙa peş meʙurdagi meʙoşand, ki ʙaroji ʙa dast darovardani in hajoti nav Kujʙişev va Kirūv tamomi quvati xudro sarf kardagijand.

Mo imrūz ʙo rafiq Kujʙişevi əazizi, faromūşnaşavanda xajrxūşi mekunem va ʙa kori xud, ʙa kori komunizm, ki Valerian Vladimirovic ʙo hamrohi on zindagi karda, dar safi mo istoda gūştin meʙurd, ʙovariji zūr dorem.

DAR FRONTHOJI ISPANIJA

(Muvofiqi maəlumothoji TASS)

FRONTI ŞARQI (ARAGON)

Ministrxonaji mudofiəaji Ispanija maəlumot medihad, ki 23-umi janvar zaftuzanam dar nazdiktari Teruel davom kardast. In zaftuzanam nazar ʙa zaftuzanamhoji cand rūz peş şuda guzaştagi sustar ʙudast. Hamaji huçumhoji əosiho şikast doda şudin. Aviatsijaji respuʙlikoni pozitsijahoji əosihoro ʙo muvafaqijat ʙa taki ʙomʙa giriftast.

Dar fronthoji digar—ahvol taqjir naşudast.

HARAKATI AVIATSIJA

Muvofiqi maəlumoti ministrxonaji mudofiəaji Ispanija ʙist aeroplani ʙomʙaciji respuʙlikoni rūzi 21-umi janvar Salamankaro, ki ştaʙi əosiho dar onço hast, ʙa taki ʙomʙa giriftast. Komandovaniji respuʙlikoni qaror kardast, ki ʙa çavoʙi ʙa kanori ispanojiji darjoji Mijonazamin dojim huçum kardani aviatsijaji faşisti Salamankaro ʙa taki ʙomʙa girifta şavad.

Cixele ki ministrxonaji mudofiəaji Ispanija maəlumot medihad, pagohiji 22-umi janvar aviatsijaji faşisti ʙa mahalahoji dar davru peşi Barselona ʙudagi huçum kardast. Artilerijaji zenitiji respuʙlikoni ʙa aeroplanhoji faşisti ʙaroji şahrro ʙa taki ʙomʙa giriftanaşon manəijat rasondast.

Pagohiji azoni 22-umi janvar aviatsijaji faşisti Valensijaro ʙoz ʙa taki ʙomʙa giriftast. Bevaqttar Xerona ʙa taki ʙomʙa girifta şudast, ki dar onço 20 odam kuşta şuda va odami ʙisjore jerador şudast.

Ba çavoʙi şahrhoji oromro ʙa taki ʙomʙa girifta, xalqi grazdaniro qir andoxtani aviatsijaji əosiho, 10 aeroplani respuʙlikoni pagohiji 23-umi janvar oʙjekthoji harʙiji Seviljaro ʙa taki ʙomʙa girifta, ʙa' onho panç tona ʙomʙa partoftast.

Garʙande ştaʙi əosiho dar vaqti Salamankaro 21-umi janvar ʙa taki ʙomʙa giriftani aviatsijaji respuʙlikoni oʙjekthoji harʙiji şahr zarar nakaşidin gufta tasdiq karda istoda ʙoşand ham, ministrxonaji mudofiəaji Ispanija cunin nişon doda meguzarad, ki dar natiçaji in ʙomʙapartovi kazarmahoji legioni «kondor» xaroʙ şudin.

23-umi janvar əosiho rohi ohani dar ʙajni Barselona va Pirenejho ʙudagiro, ki az onço ʙojad deputathoji lejʙoristi inglis az Ispanija ʙa Anglija ʙoz gaşta meraftand, ʙa taki ʙomʙa giriftin. Aviatsijaji əosiho şahri Puikserdro du karat ʙa taki ʙomʙa girifta, 15 havliro xaroʙ kardast. Dar natiçaji du karat ʙomʙapartovi kardan, 35 odam kuşta şuda, 67 kas jerador şudast. Hukumatdorhoji sarhadiji frantsuzi ʙa zararkaşidaho jordami meditsini rasondin. Baroʙari Puikserdro ʙa taki ʙomʙa giriftan, əosiho şahri Figueras va qişloqi Rosasro ʙa taki ʙomʙa giriftin.

Dar vaqti Puikserdro ʙa taki ʙomʙa giriftan, aeroplanhoji əosiho du karat az ʙoloji teritorijaji Frantsija parvoz karda, 11 ʙomʙa partoftin, ki onho az sarhad ʙa teritorijaji Frantsija sad metr duruntar qaltidin. Az ʙa taki ʙomʙa girifta şudani teritorijaji frantsuzi jagon odam noʙud naşudast.

Aeroplanhoji əosiho 21-umi janvar Sanferiu de Gixols (samti çanuʙu şarqtari Xeron) Valensija va Barʙastro ʙa taki ʙomʙa giriftin, ki dar San feriu de Gexols ʙeştar az 50 odam jerador şudast, dar Valensija 30 odam kuşta şuda, qariʙi 100 odam jerador şudast. Dar Barʙastro ham jakcand odam kuştaju jerador şudast.

*

Cixele ki ministrxonaji mudofiəaji Ispanija maəlumot medihad, 5 kiştiji harʙiji əosiho, dar on çumla du esminetsi dar nazdiki ʙa sostavi floti əosiho doxil karda şudagiji floti Italija, Valensijaro ʙa taki ʙomʙa girifta, ʙeştar az 40 snarjad xoli kardast. Lekin ʙa takiʙomʙagiri qariʙ zarar narasondast.

NATIÇAJI AƏLOJI MIHNATI KOLEKTIVI

Kolxoz ʙa taqsim kardani daromadhoji soli 1937-um tajorigari medid. Kolxozciho natiçahoji koru mihnati sotsialistiji kolektiviji xudro çaməʙast mekardand. Dar davrahoji gufto şunid va caqcaqhoji xud, kolxozciho in ponzdah-ʙist rūz ʙoz ʙisjortar dar xususi çaməʙasti korhoji soli xoçagiji qişloqi gap mezadand. Xurdu kalon, zanu mard har rūz az ravişi kori ʙa daromad taqsimkuni tajorigari didan xaʙar megiriftand, cunki ʙa korhoji dehqoniju ʙarizamini va ʙa korhoji xoçagiji kolxoz hama koroʙuhdaʙuroho qism giriftagi meʙoşand. In rūzho dar kolxoz harakatu qajrati navi staxanūviro ʙa vuçud meovard.

Dar xonaji kolxozciji kūhnaji kolxoz—Mixoel Sajidūv dah-duvozdah kas çamə şuda ʙudand. Kolxozciho dar xususi taraqijotu peşraviji kolxozi xud va gūştini ʙaroji hosilot ʙurdageşon gap mezadand.

— Dar soli 1932-um az har gektar 2,5 tsentneri paxta doda ʙudem. Aka Mixoel medoned-mi?

— Baroji hamin ʙa trudodenamo 8 tini pul rasida ʙud-da. Ba savoli Risi, Mixoel çavoʙ dod.—Kolxoz ʙa dasti duşmanho monda ʙud. Ba kori mo zarar rasonda, noroziqiji kolxozcihoro ʙa vuçud ovardani meşudandda gufta, pijolaji cojro ʙa dasti Çaʙorūv dod.

— Rost megun aka Mixoel. Imsol cuva inxel nest?! Zamin hamun zaminu, lekin natiça digar. Dar soli 1937 az har gektar ʙa hisoʙi mijona 20 tsentneri paxta dodagimo xud az xud naşudast. Daraçaji hosiloti paxta jakʙar haşt zijod şudanaş—natiçaji koru mihnati staxanūvi va gūştini ʙaroji hosiloti ʙalandi paxta ʙurdagiji mo meʙoşad. Brigadiri jakumi kolxoz—kolxozciji taçriʙador Əaziz-aka çavoʙi paro-pur dod.

Əaziz-aka kolxozciji taçriʙadori xelo kordon ʙuda, ʙaroji kolxozcihoji kolxozi jahudigiji «Komunizm»-ro, xudaş ʙorin ustodi paxtakor kardan xelo harakat karda istodast. Kolxozcihoji jahudi, rus, qazoq va digaraşon Əaziz-akaro xelo dūst medorand. Har sol ūro ʙa vazifaji ʙrigadiri taəin mekunand. Soli guzaşta ʙrigadaji Əaziz Çaʙorūv az har gektar ʙa hisoʙi mijona 24 tsentneri paxta dod.

— Əaziz-aka, imsol ʙa 25 tsentneri şartnoma kardani şudem-mi?

— 25 tsentneri kamast. Az zaminhoji mo panço-sad tsentneri paxta dodan mumkinast. Ba savoli kolxozci Əaziz-aka çavoʙi durust doda, zvenohoji Boʙonazarūv, Malakūv, Əalojūva va Muminūvaro ʙaroji misol nişon dod, ki in zvenoho sohiʙi hosiloti ʙaland şudagijand.

— Az paxta naqz daromad giriftem-da. Buxgalter un hafta guft, ki puli az paxta giriftagimo az 250 hazor sūm guzaştast.

— Az hosiloti paxtaji soli guzaşta umuman kamaş 300 hazor sūm daromad megirem. In sumaro ʙa 115 gektar taqsim kunem, ʙa har gektar 2.600 sūmi daromad merasad.

— Agar imsol ʙoz ham naqztar kor kunem, jak ʙarduji porsola daromad giriftanamo əaniqast.

Kolxozcihoji dar xonaji aka Mixoel şiştagi in masalahoro sançida şişta ʙudand, ki pisari kaloni Mixoel—Mişa, ki ūro imsol ʙori aval ʙrigadir taəin kardagijand, az dar daromada:

— Burodarho, ʙuxgalteri kolxozamo az MTS omad. Hisoʙoti solonaji kolxozro dida ʙuromada şudast. Rajis guftand, ki imşaʙ maçlis meşavad. Xezeton ʙa maçlis meravem.

In xaʙarro fahmida, hamaji şiştagiho xursand şudand. Muvofiqi taklifi Mişa kolxozciho az xonaji Mixoel ʙuromada, rū ʙa çoniʙi kluʙ kardand.

Komsomolho kluʙro orasta kardin. Halakaj ʙisjor kolxozciho ʙa maçlis omada şiştin. Muəalimhoji kolxoz Jisoxorūv, Əoşerūv va Boʙoxonūv peş az jela şudani maçlis maəlumothoji dar xususi Sesijaji Soveti Əoliji SSSR ʙa gazeta ʙuromadagi va muroçiəatnomaji zvenovodi nomdori kolxozi nomi Stalin, rajoni Ixʙoskant **Madrahim Boʙorahimūvro** ʙa avozi ʙaland xonda dodand. Hama kolxozciho omada, çoj girifta şiştand. Az sad nafar zijodtar kolxozci va kolxozcizan ʙa rūjxat girifta şud. Maçlisi xursandiji kolxozciho jela karda şud.

Xursandi va şodmoniji kolxozciho xelo kalon ʙud. Onho imşaʙ daromadhoji jaksolaji kolxozro taqsim mekunand. Ba mihnati staxanūviji xud daromad megirand va ʙaroji taraqijotu mustahkamiji ojandaji kolxozi xud pul çudo mekunand.

Dar ʙoʙati daromad va xaroçathoji soli 1937-um rajisi kolxoz rafiq **Fatahūv** va ʙuxgalter Beknojūv doklad kardand. Ahli maçlis maəlumoti rajisu ʙuxgalterro ʙo diqati zūr şunavidand.

Maəlum şud, ki az hosiloti paxta, ʙoçakori va digaraş dar soli 1937-um 310 hazor sūm va az hajvonotparvari 29 hazoru 371 sūm daromad karda şudagijast. Əajr az in, kolxoz az digarxel korho ham daromad kardagijast. Umuman daromadi puliji soli 1937-um 334 hazoru 504 sūm meʙoşad.

Dar soli 1937 ʙa sumaji 46 hazoru 259 sūm xaroçathoji proizvodstvogi karda şudagijast. Nalog va vznosi straxovoji—1.4562 sūm meʙoşad. Xaroçathoji administrativiju xoçagi—6.650 sūm. Ba fondhoji madani, mukofot, kadrtajorkuni va digaraş—6.747 sūm pul çudo karda şud. Ba fondi taqsim nameşudagi—31.451 sūm pul ʙurovarda şud. Əajr az in, ʙaroji taraqijoti hajvonotparvari kolxozciho, ʙa fondi taqsim nameşudagi ʙoz 9.371 sūm pul ʙurovardand.

Ba trudodenhoji soli 1937 kolxozciho 228 hazoru 836 sūm pul taqsim karda meşavad. In maəlumotro kolxozciho fahmida xelo xursand şudand. Kolxozi «Komunizm»-e, ki ʙa solhoji guzaşta, dar natiçaji kori duşmanho ʙo qarzi kūtoh soli xoçagiro tamom mekard, imsol sohiʙi qariʙi 350 hazor sūm daromadi puli şudagijast. Qariʙ 80 protsenti in daromadro kolxoz az hosiloti paxta giriftagijast.

Ba har trudodeni kolxozciho 6 sūmu 27 tini merasad. Ba trudodeni kolxozciho gandum, moş, əasal va digarxel ciho ham doda şudagijast. Ba korhoji dehqoni, xoçagi va digaraş soli guzaşta 172 kas qism giriftagijast. 89 nafar mard, 52 nafar zan va 31 nafar podrostka kor kardagijast.

Agar miqdori trudodenhoji kolxozcihoro kor kardagiro ʙinem, on xelo interesnokast. 26 kolxozci az 300 to 400 trudoden, 29 kolxozci az 200 to 300 trudoden, 8 kolxozci va dar in çumla 2 nafar zan az 400 to 500 trudoden kor kardagijast. 7 nafar podrostka az 50 to 200 trudoden kor kardagijast.

Hamaji in maəlumotho kolxozcihoro xelo xursand kardand. Kolxozciho ʙa muzokira ʙaromada, peşravi va ʙehtarihoji mihnati kolektiviro nişon doda, ʙa hamin ʙaroʙaro onho pravleniro dar xususi korhoji hajvonotparvari, tokdori, əasalʙurori va digaraş tanqid kardand.

Dar natiçaji ʙa kori hajvonotparvari naqz ahamijat nadodan, plani zijod kardani sarşumor içro karda naşudast. Hosiloti tok ʙarişta karda naşudast. Dar xoçagiji zamʙūri əasali zararʙijorandaji Soxon kori ʙad guzarondagijast. Baroji in kamʙudiho ʙartaraf kardan, kolxozciho taklifhoji əamali kardand. Hisoʙoti solonaji kolxozro ʙa jak ovoz tasdiq karda, kori pravleniji kolxozro qanoəatʙaxş hisoʙ karda şud.

Kolxozcihoji staxanūvciji in kolxoz—**Boʙonazarūv, Mūminūva, Malakūv, Maxsumūv, Xolmatūv, Davidūva, Gilkorūv, Balojūv, Ahmedūv, Unʙetūv, Muloqandūva, Aronūv** va digarho ʙa trudodenhoji xud 3—4 hazor sūm daromadi puli megirand.

Kolxoz maktaʙi pançsola, kluʙ, jasli, amʙulatorija, tegirmon, cojxonaji surx, 60 xonaji jevropoji, ʙaspxona, paxtaʙaroj, avtomaşina, 40 sar ʙasp, qariʙ 400 sar hajvonot va digaraş dorad.

Kori naqzi pravleniji kolxozi «Komunizm» ʙoz əiʙorat az inast, ki on az 228 hazor sūm puli ʙa trudodenho taqsim karda şudagi, qariʙ 180 hazor sūmaşro halakaj dodagijast. Dar mudati 10 rūz ʙoqi puli mondagiro tamoman ʙa kolxozciho doda meşavad.

Baədi hisoʙoti solonaro taqsim kardan, kolxozciho ʙo xursandi xona ʙa xona raftand. Onho ʙaədi maçlis jakdigariro ʙa mehmoni çeq mezadand. Jak çavqijat kolxozcihoro ʙrigadiri peşqadam **Əaziz Çaʙorūv** ʙa mehmonxonaji xud taklif kard. Qariʙ ʙist nafar kolxozci dar mehmonxona çamə şud. Dar inço ūzʙekho, rusho, toçikho, jahudiho va qazoqho cun akaju ʙarodar şişta xursandi mekardand. Əaloqaji dūstiji xalqho dar inço dida meşud.

Dastarxoni pur az dona dona şirini orasta karda şud. Az peşti on palovi ravqaniro darovarda şud. Taʙaqi palovro dar nazdi mehmonhoji xud monda,—in tūji hosiloti ʙaland, palovi zindagoniji ʙeʙaxtiji mojast,—gufta mehmonhoro sohiʙi xona ʙa xūrdan taklif mekard. Mehmonho ʙaədi palovi ravqaniji ʙrigadiri staxanūvciro xūrdan, ʙoz dar xususi zindagoniji ʙeʙaxti va xursandiji xud gap zada, taşkildihandaji zafarhoji mo padar va vodi ʙuzurgi xalqho rafiq **Stalinro** taərif kardand.

M. Jishoqoʙūv.

Mirzoəūl, kolxozi «Komunizm».

Xronika

Komisari Xalqiji Korhoji Xoriçi rafiq M. M. LITVINŪV ʙaroji dar sesijaji 100-umi Soveti Ligaji millatho iştirok kardan ʙa Zeneva raft.

(TASS).

XOLMUROD VAƏDAJI XUDRO IÇRO KARDA BOZ VOÇIBIJAT GIRIFT

MIRZACŪL. Soli guzaşta dar jake az maçlishoji umumiji kolxozciho peşqadami kolxozi «Komunizm» Xolmurod Bosonazarūv ʙa [illegible] soçjakgiri hamroh şuda, ʙaroji az har gektar zamini zvenoji xud 30 tsentneri paxta dodan vaəda doda ʙud.

Baroji vaədaji xudro içro kardan, Xolmurod ʙo kolxozcihoji zveno jak soli [illegible] güştini [illegible] ʙurdagijast. Mihnati kolxozcihoro dar zveno durust taşkil karda, kiştu kori ʙahori, [illegible], [illegible], paxtacini va digarahoro ʙo maslihati ustodhoji paxta—staxanūvciho guzarondagi meʙoşad. Beştarini kolxozcihoji in zveno staxanūvci meʙoşand.

Natiçaji kori ʙehtarini Xolmurod va clenhoji on, zvenoro sohiʙi hosiloti ʙaland kard. Dar haqiqat zvenoji Xolmurod Bosonazarūv vaədaji dar maçlisi kolxozciho dodagiji xudro içro karda, dar soli 1937-um az har gektar zamini xud ʙa hisoʙi mijona 30 tsentneri paxta dod. Az 20 gektar zamin ʙa çoji 280 tsentner, ʙa gosudarstvo, 600 tsentner paxta sapurda ʙud.

Xolmurod Bosonazarūv ʙaroji dar soli 1938-um ʙoz ham hosiloti ʙalandro ʙa dast darovardan, ʙa xud voçiʙijat giriftagi meʙoşad. Baroji in voçiʙijati qaʙul kardagiji xudro içro kardan, kolxozcihoji zvenoji Bosonazarūv, az hozir ʙaroji hosiloti ʙaland güştin ʙurda istodin.

A. Devidūv.

JORDAMI SELMAŞCIHO

4 inzener, 8 texnik va 19 slesar, tokar va kuznetsi zavodi Taşselmaşi nomi Voroşilūv ʙa MTS va MTM-ho ʙaroji remont kardani traktorho va aʙzorhoji xoçagiji qişloqi jordam rasondan ʙa rajonho raftagijand.

Ba in kor» udarniki zavod odamhoji ʙehtarini xud—staxanūvcihoji sinçidaşudaji xudro çudo kardagijast. Dar ʙajni onho Ivan Grigorjevic Bunkevi slesar, ki ū mudom ʙo maşinahoji paxtacin kor karda va normaji korkardaʙuroriji jakrūzaji ū 220 protsent meʙoşad, tokar Arovitskij mudom normaro jak ʙar du içro mekunad. Slesarho Rūzajūv, Nikolajūv va digarho, ki normahoji xudro ʙarzijod içro kardagijand, kor mekunand.

—Bo hisiijoti çavoʙgarinoki kalon man ʙaroji ʙa kiştu-kori ʙahori tajori didan ʙa rajoni Şūrci rafta istodim,—guft inzener rafiq Qorijūv. Dar MTS-i Şūrci, cixele ki ʙa man maəlumast, korxonaho ʙad kor karda istodin, az remont jagon traktor naʙaromadast.

Ba peş kori ʙuzurg istodast, lekin man ʙovar doram, ki in qinihoro ʙartaraf mekunam. Man dar MTS-i Şūrci metodi kori staxanūvi va corjakgiriji sotsialistiji zavodi moro çori mekunonam. Man plani pançrūzaji remonti traktorhoro meʙozam. Baəd az har pançrūza çamʙasti korro ʙo tamomi kolektivi korxona sançida, kamʙudihoro hamun zamoni ʙartaraf mekunam. Hamin tariq harakat mekunam, ki tamomi traktorhoji MTS-ji Şūrci ʙa sarvaqtaş ʙa kiştu-kori ʙahori ʙurojand.

(ŪzTAG).

KOMITETI KOMSOMOLI SUST KOR KARDA ISTODAST

KARMINA. Taşkiloti komsomoliji kolxozi «Mevaji Oktjaʙr» xelo ʙeharakat şudagijast.

Sekretari komiteti komsomoliji in kolxoz Qotenūva vazifaji asosiji xudro faromūş karda, çavoʙgariro his namekunad. Komiteti komsomol dar ʙajni kolxozciho jagon kori əomaviju [illegible] nameguzaronad.

Dar in kolxoz çavonhoji staxanūvciji xohişi ʙa safi komsomol daromadan doştagi kam nestand. Lekin ʙa inho heç kas jordam namedihad. Dar natiça safi taşkilot heç zijod nameşavad.

Az vznosdihiji komsomolho sekretari komitet xaʙar nadorad. Baəze komsomolestho 3—4 mah ʙoz vznos nadodagijand.

Baəd az gazetaji devoriji dar mahi nojaʙr (ʙa munosiʙati 20-solagiji eidi Oktjaʙr) ʙurovarda şudagi, digar gazetaji devori ʙurovarda naşudast.

Hamaji in kamʙudihoro Jishoq Notonūv (sekretari soʙiqi komiteti komsomoli) va Qotenūva rah dodagi meʙoşand.

Kamʙudihoro ʙartaraf karda, ʙa korhoji əomaviju madani jordam doda, ʙaroji safi taşkilotro az çavonhoji kolxozci zijod kardan kori əmali ʙurdan zarurast.

Komsomolestho.

Çavonhoji staxanūvci ʙa komsomol daromada istodin

JANGI BOZOR. (ŪzTAG). Bajkomi komsomoli Jangi ʙozor ʙa taşkilothoji iʙtidoji 42 nafar propagandisti rohi kardagijast.

Bo omadani propagandistho kori komsomoli dar kolxozho çudo ham naƣz şud. Masalan, dar kolxozi «Ensekci» 18 nafar çavonduxtar va çavonpisar ʙa safi komsomol daromad. Taəlimoti sijosi naƣz taşkil doda şudagijast. Dar dah rūz jak kara gazetaji devori ʙurovarda meşavad. Kruzoki muzikaji milli taşkil doda şudagijast, ki ʙa in kruzok 20 nafar komsomolest iştirok mekunad.

Muvafaqijathoro az dast namedihem

TOŞKAND. Dar natiçaji dar ʙajni clenho harakati staxanūviro durust revoç doda, ʙa on ustodona rahʙari kardan, arteli «Qzil Julduz» ʙa xelo peşraviho sohiʙ şudagijast. In artel dar soli 1937-um, ʙaçoji 170 hazor sūm, ʙa maʙlaƣi 226 hazor sūm produktsija korkarda ʙurovarda, plani solonaro ʙa 192,9 protsent içro kardagijast. Şumoriji staxanūvciho va udarnikhoji hosili ʙalandi mihnatro ʙa dast darovardagi rūz ʙa rūz zijod şuda istodast. Baroji onho az tarafi pravlenij şarojiti naƣz ʙunjod karda şudagijast.

Dar natiçaji mihnati purzafari clenho artel dar soli 1937-um ʙa maʙlaƣi 53 hazor sūm fojda kard, ki inro ʙa clenho taqsim karda doda meşavad. Hozir dar arteli mazkur kor dar avçast. Hama az jak ʙar staxanūvvar kor karda, ʙaroji içroji plani kvartali güştin ʙurda istodin.

M. Aʙrumūv, J. Mūşijahūv.

Normaro ʙarzijod içro karda istodin

TOŞKAND. Baʙociho va korkunhoji inzenerijo-texnikiji sinokoriji navʙati dujumi Tekstilkomʙinati Toşkand dar rūzhoji dahrūzaji staliniji rekordhoji staxanūvi peşravihoji ʙa dast darovardagaşonro davom doda istodin.

Staxanūvcihoji zaminkoʙ: Nujkin, Zaxarūv va Andrianūv normahoji xudro ʙa 226 protsent içro karda istodin. Ba in ʙrigada ʙajroqi surxi dastguzorro taqdim karda şudagijast.

Brigadaji staxanūviji zaminkoʙ Safarzoda normaro jakunim ʙaroʙar zijod içro kard. Staxanūvcihoji ʙehtarin: Soldatūv, Zukūv va Duşev normaro ʙa 120—150 protsent içro karda istodin.

Kamenşciki staxanūvci Gusev ʙaçoji 1.700, har rūz az 4.500 to 6.000 xişt mecinad.

Dar hamin sol ʙaroji sinokoriji navʙati dujum 35 million sūm xarç karda meşavad. Binokoriji korpusi kalosarei tamom karda şuda istodast.

B. Sergejev.

Rohati madaniji artelciho

QŪQOND. Kori kluʙi dar nazdi arteli odejalsoziji «Itifoq» ʙudagi xelo peşrav şuda istodast. Artelciho ʙa kori hurrūzaji kluʙ jordam rasonda, hamcunin dar kruzokho faəolona iştirok karda istodin.

Dar nazdi kluʙ kruzokhoji muzikaji milli, dramatiki, fizkultura, sijosi va digaraş mavçudast. In kruzokho az rūji raspisanija kor karda istodin. Kluʙ ʙo gazetahoji respuʙlikaviji «Pravda Vostoka», «Qzil Ūzʙekiston», «Bajroqi Mihnat» va ʙo gazetaji rajoni—«Jangi Farƣona» taəmin karda şudagijast. Artelciho dar vaqti xoliji xud ʙa kluʙ omada, az gazetaho naƣz fojda ʙurda istodin.

Har haftaje jak karat dar kluʙ ʙaroji artelciho az har ʙoʙat lektsija guzaronda şuda istodast. Masoviki kluʙ rafiq Şodijūv faəolona kor karda istodast.

H. R. Isroqimūv.

ZOJIŞ ZIJOD ŞUDA ISTODAST

SAMARQAND. (ŪzTAG). Dar soli 1934 şumoraji zojiş 1063-to ʙud. Dar soli 1935-um 1.567 zojiş ʙa rūjxat girifta şuda ʙudand. Dar soli 1936-um 2015. Dar soli 1937-um 4.275. Amo ʙo kolxozcizanhoji qişloqhoji nazdik in tsifra ʙa 5.876 merasad.

Dar soli 1934 az şumoraji umumi faqat 53,6 protsent dar zojişxonaho zojida ʙudand. Dar soli 1936-um—62,8 protsent. Dar soli 1937-um in protsent ʙa 77 rasid.

Az vaqti çop kardani qarori manə kardani aʙortho va ʙa modarhoji serʙaca jordam dodan, az sentjaʙri soli 1936 to janvari soli 1938 ʙa 150 modari serʙaca 490 hazor sūm jordampuli doda şudagi meʙoşad. Dar sentjaʙri soli guzaşta X. Bosodūstūva se pisar zojid. Gorsovet ʙa ū 2000 sūm pul, 100 metr gazmol dod va xonaji ūro remont kard. Rafiqa Bosodūstūva ʙa se pisari xud nigohʙini naƣz karda istodast.



Kiştu kori ʙahori nazdik omad. Ba hamin ʙaroʙaro hozir dar kolxozhoji rajoni Izʙoskant maşinaju asʙoʙhoji xoçagiji qişloqiro remont karda istodin.

Dar surat: kolxozciji staxanūvci—ohangari kolxozi **Mirzoʙoj Urunʙojūv** dar vaqti kor. Dar soli 1937-um ū 640 trudoden kor kardagijast.

Foto **Gazejev**. (Sojuzfoto).

64 PROTSENTI STUDENTHO BAHOJI AƏLOJU NAƢZ GIRIFT

QŪQOND. Jak cand vaqt peş dar xususi ʙa dorulmuəalimini jahudiji trotskistho sar darovardan, korhoro futur ravondanaşon, va oqiʙathoji zararsijorandagiji onho dar gazetaji «Bajroqi Mihnat» maqolaho cop karda şuda ʙudand. Kolektivi muəalimho va studentho ʙolşevikona ʙa kor caspida, trotskistho: Əavezūv, Mişa va Avrom Jishoqūvho va Qalandarūvro az dorulmuəalimin rad karda ʙud. Alhol dorulmuəalimini jahudiji gardiş ʙa dast darovarda istodast.

Garcande duşmanhoji xalq ʙaroji sifati xondanro past kardan harçoniʙa harakat karda ʙoşand, amo studentho ʙa onho zarʙa zada, ʙaroji sifati ʙalandi taəlimro ʙa dast darovardan güştin ʙurda istodin.

Studentho fanhoji dar mudati nispi avali soli taəlim guzaştagiji xudro ʙa 96 protsent hazm kardagijand. Davomati studentho ʙa darsho ʙa 98,3 protsent rasidagijast. Şumoriji studenthoji aəloci rūz ʙa rūz zijod şuda istodast. 64 protsenti studentho az hama fanho ʙahoji «aəlo» va «naƣz» giriftagi meʙoşad. Studentho: **H. Dovidūva, R. Ilijojūva, R. Rūʙenūva, O. Jusupūva, R. H. Boʙoxonūv, U. Simhojūv** va digarho studenthoji aəlociji ʙehtarin hisoʙ meşavand. Onho ʙa talaʙahoji digari oqiʙmonda istodagi dojim jordam merasonand. Studentho **Aʙdurahmonūva, Hūhenūv, Şimaunūv, Aronūv** va digarho ʙo jordami talaʙahoji aəloci va muəalimho oqiʙmoniji xudro ʙartaraf karda, ʙa safi studenthoji peşqadam ʙaroʙar şuda istodin.

Çojhoji osojişi studentho ʙa tartiʙ ovarda şudagijast. Korhoji çamoəjati: gazetaji devori, kruzokhoji muzikaji milli, muxʙiri va digaraş naƣz ʙa rah monda şudagi meʙoşand.

Studentho ʙaroji nispi dujumi soli taəlimi 1937—1938-umro ʙo muvafaqijat tamom kardan, ʙoz ham güştinro zūr karda istodin.

M. H. Bisicajūv, H. B. Jūşuvajūv.

KITOBXONAJI BEHTARIN

SAMARQAND. Dar şahri Samarqand ʙa nomi A. S. PUŞKIN kitoʙxonaji gosudarstvogi taşkil doda şudagijast. Kitoʙxonaji mazkur ʙaroji talaʙi əomaro qanoətʙaxş kardan, jak qator çoraʙinihoro guzaronda istodast. Iştirokkunandaho dar haqiqat osojişi xudro ʙa tavri madani guzaronda istodin. Onho az gazetahoji harrūza va zurnalhoji toza manfiəat meʙarand.

Dar kitoʙxona ʙaroji iştirokkunandahoro az içodijati navisandaji ʙuzurgi rus A. S. Puşkin oşno kardan, candin ʙorho lektsijaho guzaronda şud. Ƣajr az in ʙa Puşkin va içodijoti on jak zali kalon ʙaxşida şuda, on zalro az materialhoji ʙa Puşkin va içodijati on daxl doştagi orasta karda şudagijast.

M. Gavrielūv.

Baroji muəalim şarojiti naƣz mavçud karda şavad

Maktaʙi kolxozi «Komunizm» (rajoni Mirzocūl) 5 sinf dorad. Dar in maktaʙ az sad nafar zijodtar talaʙa mexonad. Tiramohi soli guzaşta, dar maktaʙ sinfi 5-um taşkil doda şuda ʙud.

Baroji maktaʙro namunavi kardan va programaji taəlimro ʙo sifat içro kardan, mudiri in maktaʙ rafiq Jisoxorūv naƣz kor karda istodast. Kori naƣzi ūro talaʙahoji maktaʙ ham nişon dodagijand.

Lekin ʙaroji muəalim va mudiri maktaʙ Jisoxorūv pravleniji kolxozi «Komunizm» şarojithoji naƣz mavçud nakardast. Se moh ʙoz Jisoxorūv az pravleniji kolxoz xonaji zindagoni mekardagi talaʙ mekunad, amo pravleniji kolxoz to alvaqt ʙa ū xona nadodast. In kamʙudiro ʙa tezi ʙarham zada, ʙa muəalim Jisoxorūv xona doda, ʙaroji ū şarojithoji naƣz mavçud kardan zarurast.

M.

Muəalimho ƣamxūri nakarda istodin

KATAQŪRƢON. (Az muxʙiri maxsusi mo). Maktaʙi mijonaji nomukamali jahudigiji şahri Kataqūrƣon az sari soli taəlim ʙa jak qator kamʙudiho giriftor şudagijast.

To ʙa alvaqt on kamʙudiho ʙartaraf karda naşudin. Hole ham dar ʙajni talaʙaho progulkuni, tartiʙi kori duruni maktaʙiro vajron kardan mavçudast. Kolektivi muəalimho dar soʙati tartiʙu nizomi talaʙahoro ʙehtar kardan candon ƣamxūri nakarda istodast. Corjakgiri ʙajni sinfhoju talaʙaho ʙa rah monda naşudast.

Dar maktaʙ fanhoji ximija, fizika, taərix, Konstitutsija va adaʙijot guzaronda naşudast. Hato dar ʙajni muəalimho voqiəahoji progulkuni mavçudand. Muəalim **Şalamūjūv** ʙa korhoji əomaviji maktaʙ qism nagirifta istodast.

Garcande direktori maktaʙ az tamomi in kamʙudiho xaʙardor ʙoşad ham, amo ʙaroji onhoro ʙartaraf kardan cora nadida istodast.

GorONO-ji Kataqūrƣon ʙa maktaʙi mazkur diqat monda, ʙaroji ʙartaraf kardani kamʙudiho va ʙa corjaki sejum gardiş ʙa dast darovardani on corahoji darkori didanaş zarurast.

B. Ş.

Bo padaru modarho əaloqa kardan darkorast

MARƢELON. (Az muxʙiri maxsusi mo). Dar nazdi promstraxkasaji şahri Marƣelon ʙoqcaji ʙacaho mavçudast. Dar in ʙoqca ʙacahoji artelcihoji artelhoji nomi Stalin, «Bajnalmilal» va nomi Kujʙişev tarʙija megirad.

Boqcaji mazkur ʙa daraçaji darkori az ʙinoji lojiqanda, asʙoʙu ajnos va az tarʙijadihandahoji kvalifikatsijanok taəmin şudagijast. Ba tarʙijagirandahoji ʙoqca har rūze 4 mahal avqoti naƣz doda meşavad. Baroji guzarondani eidi jūlka dar nazdiki ʙa sumaji 468 sūm harxel igruşkaho ovarda şud. Eidi jūlkaro ʙa xuşvaqti guzarondand.

Kamʙudiji asosiji ʙoqca əiʙorat az inast, ki ʙacahoji kosiʙhoro hanūz ham pura ʙa on çalʙ karda naşudast. Ba çoji 60 ʙaca, faqat 30—33 ʙaca çalʙ karda şudagijast. Ƣajr az in, ʙoqca ʙo padaru modarhoji tarʙijagirandaho naƣz əaloqa nadorad. Cand vaqt ʙoz ʙo padaru modarho maçlishoji umumi, lektsijaho va digaraş guzaronda naşudast. Xususan dar ʙoqca kori tozaʙoji ʙa daraçaji past meistad.

Zarurast, ki pravleniji promstraxkasa va artelho ʙaroji nest kardani kamʙudi cora dida, əaloqaji ʙoqcaro ʙo padaru modarhoji tarʙijagirandaho mustahkam kunad.

N. Fatohūv.

Ba mo çavoʙ menavisand

Mohi guzaşta, dar soʙati avqotvoriji zamistoniji hajvonoti kolxozro sarişta nakardani pravleniji kolxozi «Bajroqi Mihnat» (rajoni Şahrisaʙz) ʙo sarlavhaji «Avqotvoriji hajvonotro sarişta kardan darkorast» dar gazetaji mo maqola ʙuromada ʙud.

Maqolaro ʙaroji sançiş ʙa rajzo rohi karda şuda ʙud. Baəd az sançiş fakthoji dar maqola nişon doda şudagi tasdiq şudand.

Rajzoji rajoni Şahrisaʙz ʙa pravleniji kolxoz taklif kard, ki ʙaroji avqotvoriji zamistoniji hajvonothoro sarişta kardan, coraho ʙinad.

Pravleniji kolxozi «Bajroqi Mihnat» in kamʙudihoro ʙartaraf karda istodast.

ARTELHOJI ƏIBRATŞAVANDA

BUXORO. Soli purzafari 1937-um dar artelhoji kosiʙiji şahri Buxoro gardiş ʙa vuçud ovarda, onhoro az prorivhoji guzaşta ʙurovardagijast. Beştarini artelho az har çihat peşrav va mustahkam şuda, ham dar soʙati içroji plani korkardaʙurori va ham dar soʙati produktsija muvafaqijati kalon ʙa dast darovardagijand.

Cunonci: arteli «Mihnatkaş» dar natiçaji corjakgiriji sotsialisti va harakati staxanūviro dar ʙajni clenho durust revoç dodan, plani korkardaʙuroriji solonaro du moh peş az mūhlat ʙa 115 protsent içro kardagijast. Jo ki arteli «Inşvejprom» dar soli 1937 ʙaçoji 670 hazor sūm, ʙa maʙlaƣi 1.092.641 sūm produktsija kor karda ʙurovarda, plani xudro ʙa 163 protsent içro kardagi meʙoşad.

Korxonaji dūzandagiji zakazi jaka qaʙul mekardagiji №3 ham az in artelho namemonad. On plani solonaro jak moh peş içro karda, dar mohi dekaʙr ʙoz ʙa maʙlaƣi 31 hazoru 843 sūm produktsijaji ilovagi kor karda ʙurovardagijast.

In artelu korxonaho ʙo ma muvafaqijathoji soli guzaşta soli 1938-um ʙoz ham must karda zafarhoji nav ʙa dast dar dan, soli navro ʙo tajoriji zūr voz giriftagi meʙoşand. Dar ʙrigadaho va dar ʙajni artelcih jakgiriji sotsialistiro ʙa avç varda, dogovorhoji corjakgiri doda şudagijast. Rafiqho Bo **Baxridinūva, Azimūv** (az artel natkaş»), **Jishoqūv, Şokirūva, Bel** (korxonaji 3), **Nijozūva, Kralūv medūva** va **Asosūva** (az arteli «In prom») sarkori corjakgiriji sotsi ʙuda, xudaşon dar sanoəat nam vi kor karda, ʙoz ʙa kori cle digar jordam rasonda istodin. P leniji in artelho mihnati cle naƣz ʙa hisoʙ girifta, natiçaji har jak clenro ʙa sarvaqtaş ʙa daş rasonda istodin.

Hozir artelciho ʙaroji plani k tali jakumi pançsolaji sejumi sta ro natiçanok içro kardan, güştin da istodin.

J. Aminūv, M. Muloqandūv
D. Joquʙūv, M. Şamuelūv

Jasliji ʙehtarin

QŪQOND. Dar mohi oktjaʙri soli guzaşta, az tarafi Narkomzdravi Ūzʙekiston ʙaroji tarʙija doda rasondani ʙacahoji xurdsoli raʙocihoji zavodi majoʙuroriji №5, zavodhoji paxta va xalqi mihnatkaşi şahr jasli taşkil doda, onro az har çihat asʙoʙdor karda şuda ʙud.

Jasli 110 ʙacaro dar ʙari xud giriftagijast. Binoji jasli az 24 xonaji naƣzi safedkori əiʙorat meʙoşad. Baroji ʙacaho krovat, adejal, prostin va digaraş ʙa daraçaji darkori mavçudast. Umuman ʙacahoro dar cor grupa taqsim karda şudagijast. Dar har jak grupa 2 tarʙijadihandaji kvalifikatsijanok voʙasta karda şudagi meʙoşad.

Jasli du smena kor karda istodast. Korhoji tarʙijagi va parvarişi ʙacaho xelo naƣz meʙoşad. Dar nazdi jasli ʙaroji modarho konsultatsija taşkil doda şudagijast, ki az har noʙat ʙa modarho jordam rasonda istodast.

In jasli ʙo doktor, sestritsa va garaş taəmin karda şudagijast. tor Anekina har rūz 3 soəat da li nişasta dar soʙati ʙacaho ƣamxūri karda istodast. Ū ʙa az kori dar jasli mekardagiji muqarar har cand vaqt jak dar ʙajni modarho lektsijaho zaronad.

Jasli ʙa modarho jordami rasonda istodast. Onho ʙac xudro ʙa jasli monda ʙeparvo meravand. Bacahoji raʙocih sihat va ʙo quvat kalon şuda din.

Kamʙudiji jasli əiʙorat inast, ki onro ʙa daraçaji da az sūzokvori taəmin karda naş Binoji jasliro candon garm naşuda istodast. Alʙata in ʙa ho taəsir nakarda namemonad. gorzdravi Qūqond coraji darkori jasliro ʙo sūzokvori taəmin ku

Z. Nektolūv, Ş. Jusu

Katajūv va Kuprjanūv ʙa çavoʙgari kaşida şavand

MARƢELON. Dar asosi qarori SNK SSSR va TsK VKP(ʙ), ki dar xususi aʙortro manə kardan ʙurovarda şuda ʙud, dar tamomi şahru rajonhoji vatani faroxi mo ʙaroʙari detjasliju detsadho ʙunjotijati zojişxonaho ham ʙa daraçaji ʙaland taraqi karda istodast. Zanho ʙaroji tansihatiji xud va ʙa muqoʙili aʙort güştin ʙurda, xohişi ʙacahoji ʙoquvat doştan karda istodin. Baroʙari in naukaji meditsina ʙaroji zojişhoji ʙedard va oson əamalona va ʙo muvafiqijat taçriʙaho guzaronda istodast.

Dar zojişxonaho ʙaroji zanhoji homilador şarojithoji naƣz ʙunjod karda şuda istodast. Amo dar zojişxonaji şahri Marƣelon ahvol digar xel meʙoşad.

Baruxo Aronūva raʙocizani arteli «Bajnalmilal» va oleni plenumi gorsovet vaqte ki ʙa zojişxona omada saʙuk meşavad, dar natiçaji ʙeparvoji va ʙetartiʙihoji zojişxona kasal meşavad. Saʙaʙoji in ahvoli ʙad avalan direktor Katajūv meʙoşad, ki ū kori zojişxonaro naƣz ʙa rah namonda, zojişxonaro ʙa kamʙudiho giriftor kardagijast. Az notansihatiji xud Baruxo ʙa doktor **Kuprjanūv** əarz mekunad. Amo Kuprjanūv in əarzro ʙa holdihiji ʙaədi saʙuk şudani zanho tarh doda, ʙaroji cora didan ƣamxūri namekunad. Amo dardi Aronūva to rafta ʙadtar şudan megirad. Kasal dardi ʙe toqataşro ʙa aks sestra əarz kardagijast. Onho ʙa ū qūpal muəomila karda, korro jod nadeh, ʙa kasal kardanro naƣz medonem, nakun, ki inço xonaji tu nest, ana hamin ahvol, naxohi ʙa xonet rov—gufta, çavoʙgard meʙoşand. Hamaji in ahvolro tajūv va Kuprjanūv xaʙar dod ʙud. Amo ʙaroji ʙehtar kardan voli Baruxo Aronūva heç cora naşud.

Dar in xusus gorsovet çavoʙ xudro his karda, ʙa Katajūv maxsus dod, ki on ʙa Barux nūva nazoratro zūr kunad. Ka ʙa çahl şud. Az ʙahri nazorat ham ʙuromad. Vaqte ki xeşu hoji Baruxo xohişi ūro az zoj girifta ʙurdan mekunand, Ka va Kuprjanūv az in kasal tert los şavem—gufta, ahvoli ʙadi Ba ʙa nazar nagirifta, ʙaroji ūro na girifta ʙurdan ruxsad med

Baruxo Aronūva ʙa xona om in ʙadtar şud va vafot joft.

Prokurori Marƣelon ʙa in k nojatiji Katajūv va Kuprja jad çazoji saxt ihad.

R. Jūno
B. Sūfi
A. Jūno

SINONIJŪVI FIREBGAR

Jasqūv Şolūm Sinonijūv dar mudati 7-8 sol 5-6 karat zan giriftagijast. Dar har ʙori zani nav giriftan, ū ʙa zani xud xelo gaphoji durūƣro gufta, «domani ūro az cormaƣz pur» mekunad. Lekin in fireʙgar ʙo zani xud ʙisjoraş jak sol zindagoni mekunad.

Dar soli 1930-um Sinonijūvi fireʙgar Siporo Mirzoqandūvaro ʙa zani girifta ʙud. Bo Siporo ū jak cand vaqt zindagoni karda, dar oxir ʙo du ʙaca çavoʙ dodagijast. 8 sol ʙoz Siporo az Sinonijūvi fireʙgar ʙaroji ʙaca pul girifta nametavonad. 8 sol ʙoz Sinonijūv az puli aliment ta megardad.

Siporo Mirzoqandūva hozir kolxozi «Komunizm» (rajoni Mir kor mekunad. Az hamaji xud Sinonijūv 5 ʙaca ʙa jagontoji onho alimentpuli dihad.

Sinonijūvi fireʙgar hozir da Andiçon mūzavakszani mekunad. prokurori Andiçon talaʙ me ki in fireʙgari aferistro ʙa çavongari kaşida, ʙaroji alim ro az ū girifta, ʙa ʙacaho ra ʙinad.

Aʙo Boʙojūv ʙa çavoʙgari kaşida meşavad

Dar xususi korhoji çinojati va qaloʙiji korkuni kolxozi «Ozet» (rajoni Ucqūrƣon) Aʙo Boʙojūv ʙo sarlavhaji «Komandirūvkaji aka Aʙo» dar jake az nomerhoji gazetaji mohi oktjaʙri soli 1937-umi mo maqola ʙuromada ʙud. Dar on maqola komandirovkaji ʙemanfiəati pançmohhaji Boʙojūv, korhoji fireʙgari, qaloʙi va savdogariji ūro nişon doda şuda ʙud. Ƣajr az in, dar xususi «koma kaji» dujumʙoraji ū maqolaji zeta doda naşuda ʙa sançiş da şudagi ham ʙud.

Prokurori rajoni Ucqūrƣo cunin çavoʙ menavisad, ki materialhoji gazeta nişon do diq şudast. Aʙo Boʙojūv oi ʙa çavoʙgariji sudi kaşida

Redaktori çavoʙgar M. Amin
Upoluzglavlit № Ja.—609. Toşkand Ūzpoligrafkomʙinat.